



Broj: 02-04-28350-2/25
Sarajevo, 22.05.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 5. stav (1) tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/04 - Prečišćeni tekst, 20/04, 31/07 i 33/07- Ispravka) i člana 11. stav (1) alineja 4. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/06 i 13/08) Vlada Kantona Sarajevo, na **116.** vanrednoj sjednici održanoj **22.05.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ za 2025. godinu.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA

ministar Omer Osmanović

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo,
6. Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ (putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

Broj:
Sarajevo

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17), člana 5. stav 1. tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE" („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/04 –Prečišćeni tekst, 20/04, 31/07 i 33/07- Ispravka) i člana 11. stav 1. alineja 4. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/06 i 13/08) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana _____2025. godine, donijela je

O D L U K U

**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM
FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE
BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA – ŽRTAVA RATA "IKRE"
ZA 2025. GODINU**

Član 1.

Daje se saglasnost na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE" za 2025. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Elvedin Okerić

Dostavljeno:

- Predsjedavajući Skupštine Kantona
- Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x)
- Skupština Kantona Sarajevo
- Premijer Kantona Sarajevo
- Ministarstvo za boračka pitanja KS
- Fond „IKRE“
- Za objavu u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“
- Evidencija
- Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE" za 2025. godinu je član 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17), član 5. stav 1. tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE " („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 9/04 –Prečišćeni tekst 20/04, 31/07 i 33/07- Ispravka) i član 11. stav 1. alineja 4. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/06 i 13/08)

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE " („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 9/04 –Prečišćeni tekst 20/04, 31/07 i 33/07- Ispravka) i člana 11. stav 1. alineja 4. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/06 i 13/08) regulisano je da srednjoročne, odnosno godišnje planove i programe Fonda donosi Upravni odbor. Upravni odbor je na sjednici održanoj 08.04.2025. godine donio Odluku na kojoj se usvaja Programa rada sa finansijskim planom Fonda „IKRE“ za 2025. godinu, a potom isti dostavio na mišljenje Ministarstvu za boračka pitanja na osnovu tačke XI Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj 1/23-Prečišćeni tekst), a zatim iste razmatra Vlada i predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku.

Shodno navedenom predlažemo da se donese predložena Odluka.



FOND KANTONA SARAJEVA ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA,
POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA - 'IKRE"
WAR VICTIMS' CHILDREN SCHOLARSHIP FUND - 'IKRE"

PROGRAM RADA
FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE
DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA –
ŽRTAVA RATA 'IKRE' ZA 2025. GODINU

Address: Alipašina bb, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina
Tel/fax. ++387 33 444-520;
Tel./fax. ++387 33 200 310,
E-mail address: ikre.sarajevo@gmail.com





Na osnovu člana 5. stav 1. tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata- „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 9/04 – Prečišćeni tekst 22/04, 31/07 i 33/07 - Ispravka) i člana 11. stav 1. tačka 4. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata- „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/06 i 13/08) i Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/23 - Prečišćeni tekst), Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ donosi

PROGRAM RADA
FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE
BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA – ŽRTAVA RATA „IKRE“
ZA 2025. godinu

I UVODNI DIO

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ (u daljem tekstu Fond „IKRE“) za 2025. godinu obuhvata poslove i zadatke koji predstavljaju osnovnu djelatnost Fonda, a proizilaze iz Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“, Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ i drugih akata usklađenih sa zakonskim propisima Kantona Sarajevo, te zaključcima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, kao i Uputstva za rad nadležnog Ministarstva za boračka pitanja.

Fond „IKRE“ je obavljajući svoje kontinuirane poslove i zadatke prikupio informacije o velikom broju djece, te svojim radom nastoji na što bolji način pomoći djeci u vidu dodjele stipendija, školskih użina, jednokratnih pomoći kao i drugih vidova pomoći u obrazovanju. U tom zalaganju, Fond „IKRE“ tokom godine nastoji da angaţuje i što veći broj pravnih i fizičkih lica koji bi mogli pomoći djeci dodjeljivanjem stipendije ili plaćanjem školskih użina.

II NORMATIVNI DIO

**Naziv propisa koji
se donosi:**

Odluke o usklađivanju normativnih akata Fonda „IKRE“
u slučaju izmjene postojećih zakonskih propisa

Predlagač:

Fond „IKRE“

Organ koji donosi:

Direktor,
Upravni odbor

**Rok za izradu
općeg akta:**

Po ukazanoj potrebi

**Organ koji razmatra
opći akt:**

Upravni odbor,
Nadležno ministarstvo
Vlada Kantona Sarajevo

**Kratak sadržaj
općeg akta:**

Usklađivanje normativnih akata Fonda u slučaju
izmjene postojećih zakonskih propisa

III TEMATSKI DIO

1. Program rada Fonda „IKRE“ za 2025. godinu

Nosilac pripreme:

Fond „IKRE“

Rok za pripremu:

10 dana od dana donošenja programa rada Vlade

Organ koji razmatra:

Upravni odbor, Nadzorni odbor
Nadležno ministarstvo
Skupština Kantona

Finansijska sredstva:

Dotacija iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja

Kratak sadržaj:

Plan aktivnosti Fonda za 2025. godinu u okviru djelatnosti.

2. Izvještaj o radu za 2024. godinu

Nosilac pripreme:

Fond „IKRE“

Rok za pripremu:

31. mart 2025. godine

Organ koji razmatra:

Upravni odbor, Nadzorni odbor
Nadležno ministarstvo
Skupština Kantona

Finansijska sredstva:

Dotacija iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja

Kratak sadržaj:

Izvještaj o radu Fonda za prethodnu godinu sa
Finansijskim izvještajem o poslovanju i mišljenjem
ovlaštenog revizora

IV KONTINUIRANI POSLOVI

1. Stipendija Ministarstva za boračka pitanja

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: februar-juni (uplata stipendija iz školske 2024.godine), oktobar – decembar 2025. godine (realizacija spiskova stipendista),

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Dodjela stipendija djeci boraca, ratnih vojnih invalida i poginulih boraca – šehida koja pohađaju srednju školu, koji su na redovnom školovanju na nekoj visokoškolskoj ustanovi i redovnom školovanju na II i III ciklusu studija

2. Stipendija Fonda „IKRE“

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: februar-juni (uplata stipendija iz školske 2024.godine), oktobar – decembar 2025. godine (realizacija spiskova stipendista)

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Dodjela stipendija djeci boračke populacije i djeci poginulih civila – žrtava rata koja se nalaze na redovnom školovanju

3. Uplata školskih užina

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: kontinuirano do kraja 2025. Godine

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Fond „IKRE“ vrši uplatu školskih užina djeci boračke populacije koja pohađaju osnovnu školu a nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji

4. Sredstva za nabavku udžbenika i školskog pribora

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: septembar 2025. Godine

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Pomoć u kupovini udžbenika (radnih sveski) i školskog pribora djeci boračke populacije koja pohađaju osnovnu školu.

5. Edukativno - rekreativna putovanja

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: maj – septembar 2025. Godine

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Putovanja za djecu boraca, poginulih boraca i poginulih civila u cilju rekreacije i dodatnog obrazovanja i promovisanja kulture sjećanja

6. Jednokratne pomoći

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: kontinuirano do kraja 2025. Godine

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Dodjela pomoći djeci za razne namjene: poboljšanje životnog standarda, liječenje, kupovinu lijekova, plaćanje ekskurzije, školarine, za najuspješnije učenike i studente po uspjehu, takmičenjima i drugo.

7. Dodatno obrazovanje

Nosilac pripreme: Fond „IKRE“

Rok za pripremu: kontinuirano do kraja 2025. godine

Organ koji razmatra: Fond „IKRE“

Kratak sadržaj: Kursevi računara i stranih jezika organizuju se radi boljeg i detaljnijeg savladavanja materije iz informatičke nastave i stranih jezika, po potrebi za socijalno-ugroženu djecu boračke populacije instruktivnu nastavu iz određenih predmeta.

V PLAN KADROVA

a) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda utvrđeno je 9 (devet) radnih mjesta i to:

1. Direktor Fonda
2. Pomoćnik direktora
3. Šef računovodstva
4. Stručni savjetnik za opće, pravne i administrativne poslove
5. Stručni savjetnik za projekte i projektnu dokumentaciju
6. Viši referent za administrativno-tehničke poslove
7. Viši referent za administrativne poslove-arhivar
8. Referent za blagajničke poslove
9. Vozač

b) U Fondu „IKRE“ trenutno je 5 (pet) uposlenika, i to:

1. Direktor Fonda
2. Šef računovodstva
3. Stručni savjetnik za opće, pravne i administrativne poslove
4. Stručni savjetnik za projekte i projektnu dokumentaciju
5. Viši referent za administrativne poslove-arhivar

c) Fond IKRE ne planira zapošljavanje radnika u toku 2025. godine.

Broj: 01-1- 40/25

Sarajevo, 28.03.2025. godine



Direktor

Dr. Sc. Smajo Halilović

Address: Alipašina bb, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina

Tel/fax. ++387 33 444-520;

Tel./fax. ++387 33 200 310

E-mail address: ikre.sarajevo@gmail.com





FOND KANTONA SARAJEVA ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA,
POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA - "IKRE"
WAR VICTIMS' CHILDREN SCHOLARSHIP FUND - "IKRE"

***PLAN FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I
ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH
CIVILA – ŽRTAVA RATA – “IKRE”***

prijedlog

FINANSIJSKI PLAN FONDA “IKRE” ZA 2025. GODINU

Sarajevo, mart 2025.godina

Address: Alipašina bb, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina

Tel/ . ++387 33 444-520;

Tel./fax. ++387 33 200 310,

E-mail address: ikre.sarajevo@gmail.com



Na osnovu člana 5. stav 1. tačka 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata- „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 9/04 – Prečišćeni tekst 22/04, 31/07 i 33/07 - Ispravka) i člana 11. stav 1. tačka 4 Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata- „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/06 i 13/08) i Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/23 - Prečišćeni tekst), te na osnovu člana 15, 16, 19 i 20 Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH „ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19, 25a/22, 7/25), te budžetskih instrukcija broj 2, donosimo zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo

FINANSIJSKI PLAN FONDA „IKRE” ZA 2025. GODINU

UVOD

Fond „IKRE” egzistira od decembra 1993. godine i svake godine proširuje svoj program rada vandrednim projektima, a u korist djece boračke populacije. Osim stalnog stipendiranja djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata, Fond realizira i druge aktivnosti kao što je projekat pomoći za školski pribor, projekat besplatne užine za socijalno ugroženu djecu, te projekat edukativno rekreativnih putovanja u zemlji i inostranstvu, a na poziv donatora.

Shodno naprijed navedenom, te instrukcijama za izradu Budžeta za 2025. godinu, a na osnovu člana 15, 16, 19. i 20. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji BiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19, 25a/22, 7/25), smjernica i ciljeva fiskalne politike Kantona Sarajevo za 2025. godinu, te budžetskih instrukcija broj 2 predviđeni su:

I UKUPAN PRIHOD 4.030.000 KM

II UKUPAN RASHOD 4.030.000 KM

I – STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA:

Red.br.	ELEMENTI	IZNOS
1.	Dotacija iz Budžeta	700.000
2.	Stipendija Ministarstva za boračka pitanja	3.330.000
	UKUPNO:	4.030.000

Iz naprijed navedene tabele evidentno je da se dotacija iz budžeta u iznosu od 700.000 KM sastoji iz 12 mjesečnih dotacija u iznosu od 58.333 KM. Pod rednim brojem 2 - stipendija Ministarstva za boračka pitanja odnosi se na 2.330 stipendija za period od 9 mjeseci za dodiplomski, master i doktorski studij. Od školske 2024/2025. godine predviđeno je povećanje stipendija za srednju školu i fakultet na 150 KM.

II - STRUKTURA UKUPNOG RASHODA - 4.030.000 KM

Analiza troškova je sljedeća:

Materijalni troškovi Fonda su planirani na nivou procjene ostvarenja istih u prvom polugodištu 2024. godine, te uputstva o načinu i elementima izrade prijedloga, što je vidljivo iz tabelarnog pregleda.

Ukupni materijalni troškovi predviđeni su u iznosu od 418.110 KM ili 10,37% godišnje planirane veličine. Mjesečna veličina je 34.842 KM. Evidentno je, da Fond, na osnovu dosadašnje prakse obezbijedi samostalno više od 50% od naprijed navedne veličine u vidu donacija, a za potrebe djece boračke populacije, što ukazuje na opravdanost postojanja ove institucije.

Bruto plaće – ekonomski kod 611100

Osnov za obračun plaća je Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika Fonda IKRE, broj 01-81/12. Osnovica za obračun plaća i bod za obračun plaća se utvrđuje u istom iznosu kao za budžetske korisnike kojima se plaće uređuju Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/19, 6/25) ili njegovim eventualnim izmjenama, odnosno utvrđuje se Zakonom o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu. Aktuelna osnovica je 400 KM, a bod za obračun je 1.0 (Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu)

Masa predviđenih bruto sredstava u ovu svrhu za 5 izvršilaca sa minulim radom iznosi 272.745 KM (bruto plate) radnika koje su preračunate na osnovicu od 400,00 KM sa bodom u iznosu od 1.0. Naime, u Fondu je trenutno prema važećoj sistematizaciji uposlano četiri izvršioca i direktor.

Tabela 1: Spisak zaposlenih

R/B	Ime i Prezime	Platni razred	VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	NK	Potrebna sredstva za godinu dana
1	Halilović Smajo	I	VSS							60.335
2	Imamović Vedad	V	VSS							36.247
3	Džakmić Amila	VII	VSS							33.025
4	Gološ Arnela	VI			SSS					21.748
5.	Mehmedspahić Safet	VII	VSS							33.025
Ukupno										184.380

Napomena: Ukupan iznos potrebnih sredstava ne obuhvaća minuli rad uposlenika.

Tabela 2.Informacija o broju zaposlenih

Opis	
Trenutan broj zaposlenih	5
Procedura prijema zaposlenih u toku	-
Data saglasnost Vlade KS na prijem zaposlenih, a još nije raspisan javni poziv	-
Planirano novo zapošljavanje u 2025. godini	-
UKUPNO	5

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su planirani u skladu sa važećim Zakonom o doprinosima u FBiH i iznose 27.274 KM, a ostali doprinosi su 1.364 KM.

Naknade troškova zaposlenih – ekonomski kod 61120

Nivo potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih planiran je u približno istom iznosu kao i 2024 godine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o načinu ostvarivanja ušteta u budžetu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 50/09).

Naknada	Broj zaposlenih	Iznos za 2025. po radniku mjesečno	Potreban nivo sredstava
Naknada troškova prevoza na posao i s posla (konto 611211)	5	53	3.180
Naknada za topli obrok (konto 611221)	5	320	17.600
Naknada za regres za godišnji odmor (konto 611224)	5	800	4.000
Otpremnina zbog odlazka u penziju (konto 611225)	-	-	
Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti (konto 611227)		Zakon.prop.	6.000
UKUPNO			30.780

Tabela otpreminina: U 2025. godini nema zaposlenih koji odlaze u penziju

R/B	Ime i prezime	Jan 2025	Feb 2025	Mart 2025	April 2025	Maj 2025	Juni 2025	Juli 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dec 2025
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													

Iz naprijed navedenog, evidentno je da ukupna masa za bruto plaće i naknade sa doprinosom poslodavca za 5 izvršilaca za 2025. godinu i ostali doprinosi iznose 332.163 KM.

Putni troškovi - ekonomski kod 613100

Naknade putnih troškova planirane su na osnovu utrošenih sredstava i procjene ostvarenja do kraja 2024.godine, u iznosu od 4.000 KM.

Obrazloženje: Važno je naglasiti, da se sva službena putovanja realiziraju pozivom donatora, s ciljem zadovoljavanja raznih potreba djece boračke populacije (edukativni susreti, ljetovanje i zimovanje djece u porodicama i drugim mjestima). Predviđeno je ljetovanje 100 djece u Novom Vinodolskom – donacija grada Zagreba.

Izdaci za energiju - ekonomski kod 613200

Zahtjev za 2025. godinu je 7.000,00 KM na nivou procjene ostvarenja u 2024. godini.

Obrazloženje: Fond IKRE je od septembra 2023. godine preselio u novi poslovni prostor u Olimpijskom centru Zetra. Troškovi električne energije iznose 275,66 KM mjesečno dok troškovi grijanja iznose 228,95 KM za mjesece u kojima se plaća centralno grijanje.

Izdaci za komunalne usluge - ekonomski kod 613300

Planirana veličina za 2025. godinu je 5.000 KM.

Obrazloženje: Fond IKRE trenutno plaća izdatke za vodu u iznosu od 40,52 KM mjesečno kao i odvoz smeća u iznosu 29,95 KM mjesečno.. Fond posjeduje četiri telefonska broja i prosječna mjesečna cijena iznosi 300-400,00 KM, a ovisi od aktuelnog projekta i potrebe komuniciranja sa korisnicima naših vidova pomoći.

Nabavka materijala - ekonomski kod 613400

Planirana veličina za 2025. godinu iznosi od 3.000 KM.

Obrazloženje: Ovi troškovi se većim dijelom odnose na nabavku administrativnog i kancelarijskog materijala za realizaciju stipendije Ministarstva za boračka pitanja, odnosno nabavku registratora za prosječno 4000 korisnika, omoti za spise, papir za ugovore, te toneri za printere.

Izdaci za usluge prevoza i goriva - ekonomski kod 613500

Planirana veličina za 2025. Godinu iznosi 3.000 KM.

Obrazloženje: Fond posjeduje putničko vozilo u ispravnom stanju. Prosječna mjesečna potrošnja iznosi 170 KM, što je na godišnjem nivou 2.040 KM, dok ostatak čine troškovi registracije i održavanja .

Izdaci zakupa - ekonomski kod 613600

Planirana veličina za 2025. godinu iznosi 22.500 KM

Obrazloženje: Fond koristi poslovne prostorije u ulici Alipašina bb, KJP ZOI 84, Olimpijski centar Zetra. Mjesečna najamnina je 1.719,90 KM. Također za parking mjesto za službeno vozilo u KJP Centar Skenderija plaća se najam u iznosu od 140,40 KM mjesečno.

Izdaci za tekuće održavanje - ekonomski kod 613700

Planirana veličina za 2025. godinu iznosi 3.000 KM.

Obrazloženje: Fond IKRE posjeduje određenu računarsku opremu, kopir aparate kao i ostalu opremu i osnovni trošak kod istih je održavanje za normalno funkcionisanje jer je ista oprema većinom amortizovana. Također i u novim poslovnim prostorijama neophodno je uraditi određene sitne popravke.

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa - ekonomski kod 613800

Planirana veličina za 2025. godinu iznosi 6.000 KM.

Obrazloženje: Ovi troškovi su relativno mali iako Fond uplaćuje veliki broj stipendija, a Ministarstvo za boračka pitanja je u dosadašnjem periodu osim sredstava stipendija uplaćivalo i sredstva za proviziju kako ne bi bio umanjen iznos za krajnje korisnike. Fond IKRE plaća proviziju za sve stipendije kao i druge vidove pomoći.

Ugovorene i druge posebne usluge - ekonomski kod 613900

Planirana veličina za 2025. godinu je 32.447 KM

Obrazloženje: Ovu stavku čine predviđena sredstva kako slijedi u dolje navedenoj tabeli:

Opis	Potreban nivo sredstava u 2025 .godini
613910 – Izdaci za informiranje	900,00
613920 – Usluge za stručno obrazovanje	
613930 – Stručne usluge	7.000,00
613940 – Medicinske i laboratorijske usluge	
613950 – Usluge ispitivanja okoline	
613960 – Zatezne kamate i troškovi spora	
613970 – Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	21.614,00
613980 – Izdaci za poreze i doprinose na dohodak	2 133,00
613990 – Ostale nespomenute usluge i dažbine	800,00
UKUPNO	32.447

Napomena: Konto 613930 - Stručne usluge čine troškovi revizora i troškove računovodstvenih seminara i seminara za javne nabavke, dok konto 613970 i 613980 čine troškovi naknada Upravnom i Nadzornom odboru.

Stipendije i pomoći –ekonomski kod 614200

Ova stavka je predviđena u iznosu 3.607.890 KM ili 89,52 % od ukupnog Budžeta. Struktura ovih troškova je sljedeća:

1.	Stipendije Ministarstva za boračka pitanja (2.330 korisnika)	3.330.000 KM
2.	Stipendije Fonda "IKRE" (115 korisnika)	162.000 KM
3.	Projekat užina za 220 učenika	52.890 KM
4.	Projekat pomoć za školski pribor za soc. ugr.	20.000 KM

5.	Učešće na svjetskim festivalima znanja, folkloru i edukativne ekskurzije	1.500 KM
6.	Pomoć za liječenje	20.000 KM
7.	Pomoć za socijalno ugrožene kategorije (bolesti, eskurzije)	20.000 KM
8.	Škola kompjutera, škola informatike i stranih jezika	1.500 KM
UKUPNO		3.607.890 KM

Kapitalni grantovi – ekonomski kod 615000

Na ovoj stavci nemamo planiranih sredstava.

Nabavka opreme-ekonomski kod 821300

Ova stavka se odnosi na nabavku uredske opreme i iznosi 4.000,00 KM. Ova sredstva će se aktivirati u slučaju potrebe, a planiraju se uzimajući u obzir da su postojeća sredstva u upotrebi duži niz godina i uglavnom amortizovana.

Kontinuirani poslovi

1. Stipendije Ministarstva za boračka pitanja

U drugom polugodištu 2024. godine započinje procedura dodjele stipendija za školsku 2024/2025. Shodno naprijed navedenom planira se dodjela za 2.330 stipendista.

Rok izvršenja:

- a) raspisivanje Konkursa za dodjelu stipendija u dnevnim novinama – početak oktobra 2024. godine u trajanju od mjesec dana
- b) objava rezultata u dnevnim novinama . decembar 2024. godine.

2. Stipendije Fonda 'IKRE'

Planom i programom rada za 2024. godinu utvrđeno je sljedeće:

- a) 115 stipendija za drugo polugodište školske 2023/2024 godine
- b) 115 stipendija za prvo polugodište školske 2024/2025 godine

Odabir korisnika stipendije će se vršiti prema utvrđenim kriterijima Fonda "IKRE".

Aktivnosti za dodjelu stipendija u školskoj 2025/2026 godini su utvrđene u planu za 2025. godinu, dok procedure za dodjelu stipendije za školsku 2025/2026 godinu počinju u septembru 2025. godine (za prvo polugodište školske 2025/2026. godine.) .

3. Uplata školskih užina

U 2025. godini predviđena su sredstva za plaćanje školske užine za 220 učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo. Ovaj broj je varijabilan i ovisi o raspoloživim sredstvima. Spiskovi učenika, kojima je potrebna ova vrsta pomoći (a na osnovu kriterija Fonda), obezbijedit će se u saradnji sa školama. Ova vrsta pomoći dodjeljuje se djeci iz porodica slabijeg materijalnog stanja, čiji roditelji su nezaposleni, kao i porodicama koje školuju veći broj djece..

Rok izvršenja:

- a) za izradu spiskova – avgust 2025. godine
- b) uplate užina za 2025./2026. školsku godinu počinju u septembru 2025. godine.

4. Pomoć za školski pribor

Realizacija ovog projekta bit će uslovljena raspoloživim budžetom Fonda "IKRE", a u skladu sa kriterijima za dodjelu ovog vida pomoći.

Rok izvršenja:

- a) spiskovi za dodjelu ovih sredstava - august 2025. godine
- b) dodjela pomoći – početak septembra i oktobar 2025. godine

5. Rekreativno-edukativna putovanja – u sastavu pomoć za socijalno ugrožene

S obzirom na veoma tešku ekonomsku situaciju u budžetu Kantona, Fond „IKRE“ je uspio isplanirati određen dio sredstava i za ovaj projekat. Iskustveno sva dosadašnja edukativna putovanja su bila na teret donatora, dok je Fond snosio troškove prevoza. Ovom restrikcijom ograničavamo dosadašnju saradnju sa donatorima iz inostranstva. Nastojat ćemo minimalno zadovoljiti potrebe naše talentirane djece a istovremeno zadržati donatore iz inostranstva.

6. Jednokratne pomoći za liječenje

U sredstvima jednokratnih pomoći, predviđena su i sredstva za liječenje oboljele djece. Ova pomoć se dodjeljuje na zahtjev porodice, uz priloženu adekvatnu dokumentaciju i prema ukazanoj potrebi. Najčešći zahtjevi odnose se na liječenje teže oboljele djece, kupovinu ortopedskih pomagala ili lijekova, pa i bolničko ili banjsko liječenje.

Rok izvršenja: prema ukazanoj potrebi i prema raspoloživim sredstvima.

7. Jednokratne pomoći u slučajevima socijalne ugroženosti

Zbog jako velikog broja zahtjeva za jednokratnu pomoć u slučajevima socijalne ugroženosti od strane boračke populacije, dodjeljivat će se ovakva vrsta pomoći u toku cijele godine, prema primljenim adekvatnim zahtjevima a ovisno od raspoloživih sredstva. Najčešći razlozi dodjele ove vrste pomoći su zadovoljavanje potreba životnog standarda kod porodica čiji su članovi nezaposleni i kod porodica koje školuju veći broj djece. Jedan dio sredstava predviđa se i za plaćanje školskih ekskurzija za djecu koja su iz socijalno ugroženih porodica boraca.

Rok izvršenja: prema ukazanoj potrebi.

8. Dodatno obrazovanje

S ciljem unapređivanja znanja kod djece boračke populacije, i u 2025. godini predviđena je naknadna za dodatnu nastavu iz predmeta za koje se ukaže potreba. To se, prije svega odnosi na informatiku i strane jezike, što je baza nadogradnje obrazovanja.

Broj i struktura zaposlenih u Fondu

Broj i struktura zaposlenih

Stručna sprema	Broj zaposlenih.2024.god.	Plan 2025.god.
VSS	4	4
VŠS		
SSS	1	1
VKV		
KV		
NK		
UKUPNO:	5	5

Fond "IKRE"

Naziv korisnika

ZBIRNI PREGLED FINANSIRANJA U 2025 godini

A PRIHODI

Iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2025.godinu	<u>4.030.000</u>
Iz prihoda korisnika u 2025. godinu	_____
od toga:	
sopstveni prihod	_____
donacija	_____
grant	<u>4.030.000</u>

Iz primitka (primljene otplate datih kredita)

UKUPNO: 4.030.000

B IZDACI

Ekonom. kod	Vrsta rashoda	Ukupan zahtjev 2025 god.	Od toga iz Budžeta	Od toga iz prihoda korisnika	Od toga		
					Sopstveni	Donacija	Grant
611100	Bruto plaće i naknade	272.745	272.745				
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.780	30.780				
612100	Doprinosi poslodavca	28.638	28.638				
613000	Izdaci za materijal i usluge	85.947	85.947				

614000	Tekući grantovi	3.607.890	3.607.890				
615000	Kapitalni grantovi						
616000	Obaveze po kreditima						
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000				
822000	Sredstva za pozajmljivanje						
823000	Otplate dugova						
	UKUPNO	4.030.000	4.030.000				

NAZIV KORISNIKA
Tabela br. 2.

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekon. kod	Sub Analiti.	OPIS	Ukupan zahtjev 2024.godina	Od toga iz Budžeta
					TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE	418.110	418.110
00	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	303.525	303.525
00	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade	272.745	272.745
00	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	30.780	30.780
00	01	0001	612000		Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	28.638	28.638
00	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	28.638	28.638
00	01	0001	613000		Izdaci za materijal i usluge	85.947	85.947
00	01	0001	613100		Putni troškovi	4.000	4.000
00	01	0001	613200		Izdaci za energiju	7.000	7.000
00	01	0001	613300		Izdaci za komunalne usluge	5.000	5.000
00	01	0001	613400		Nabavka materijala	3.000	3.000
00	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000
00	01	0001	613600		Unajmljivanje opreme i imovine	22.500	22.500
00	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000
00	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000
00	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.447	32.447
					UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI	3.607.890	3.607.890
00	01	0001	614000		Tekući grantovi		
00	01	0001	614100		Grantovi drugim nivoima Vlade		
00	01	0001	614200		Grantovi pojedincima	3.607.890	3.607.890
00	01	0001	614300		Grantovi neprofitnim organizacijama		
00	01	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima		
00	01	0001	614800		Ostali grantovi – povrat i dr.		
					UKUPNO ZA KAPITALNE GRANTOVE		
00	01	0001	615000		Kapitalni grantovi		
00	01	0001	615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima Vlade		
00	01	0001	615200		Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama		
					IZDACI PO OBAVEZAMA		
00	01	0001	616000		Izdaci za obaveze po kreditima		
00	01	0001	616200		Izdaci za inostrane kamate		
00	01	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje		
00	01	0001	616400		Ostale naknade vezane za pozajmljivanje		

Fond "IKRE"

Naziv korisnika

Tabela br. I

ZBIRNI PREGLED FINANSIRANJA U 2025, 2026, 2027. godini

Iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2025., 2026., 2027. godina

12.090.000

Iz prihoda korisnika .

:

sopstveni prihod

donacija

grant

12.090.000

Iz primitka (primljene otplate datih kredita)

UKUPNO: 12.090.000**B IZDACI**

Ekon. Kod	Vrsta rashoda	Ukupan zahtjev 2025 god.	Od toga iz Budžeta	2026 god iz Budžeta	2027 god. iz Budžeta	Ukupno 2025-2027 iz Budžeta	
611100	Bruto plaće i naknade	272.745	272.745	272.745	272.745	818.235	
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.780	30.780	30.780	30.780	92.340	
612100	Doprinosi poslodavca	28.638	28.638	28.638	28.638	85.914	
613000	Izdaci za materijal i usluge	85.947	85.947	85.947	85.947	257.841	
614000	Tekući grantovi	3.607.890	3.607.890	3.607.890	3.607.890	10.823.670	
615000	Kapitalni grantovi						
616000	Obaveze po kreditima						
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	4.000	4.000	12.000	
822000	Sredstva za pozajmljivanje						
823000	Otplate dugova						
	UKUPNO	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	12.090.000	

Fond 'IKRE'

Naziv korisnika

Broj i struktura zaposlenih

Stručna sprema	Broj zaposlenih 30.06.2024.godina	Plan 2025.godina	2026.godina	2027.godina
VSS	4	4	4	4
VSS				
SSS	1	1	1	1
VKV				
KV				
NK				
UKUPNO:	5	5	5	5

OKVIRNI BUDŽET 2024-2026. GODINA**Obrazloženje:**

U nastavku ovog materijala dat je tabelarni pregled ekonomskih pokazatelja za period 2025 – 2027. godine.

Svi projekti koji su navedeni u Planu i Programu rada za 2025 godinu egzistirat će u 2026. i 2027 godini. Ukupan zahtjev iz Budžeta za period je 2025-2027 .godina je 12.090.000 KM. Broj izvršilaca je pet.

NAZIV KORISNIKA
Tabela br. 2

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekon. kod	Sub analitika	OPIS	Ukupan zahtjev 2025.g	Od toga iz Budžeta	2026. god iz Budžeta	2026 god iz Budžeta	Ukupno 2025-2027. god iz Budžeta
					TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE	418.110	418.110	418.110	418.110	1.254.330
00	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	303.525	303.525	303.525	303.525	910.575
00	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade	272.745	272.745	272.745	272.745	818.235
00	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	30.780	30.780	30.780	30.780	92.340
00	01	0001	612000		Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	28.638	28.638	28.638	28.638	85.914
00	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	28.638	28.638	28.638	28.638	85.914
00	01	0001	613000		Izdaci za materijal i usluge	85.947	85.947	85.947	85.947	257.841
00	01	0001	613100		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	4.000	12.000
00	01	0001	613200		Izdaci za energiju	7.000	7.000	7.000	7.000	21.000
00	01	0001	613300		Izdaci za komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
00	01	0001	613400		Nabavka materijala	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000
00	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000
00	01	0001	613600		Unajmljivanje opreme i imovine	22.500	22.500	22.500	22.500	67.500
00	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000
00	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000
00	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.447	32.447	32.447	32.447	97.341
					UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI	3.607.890	3.607.890	3.607.890	3.607.890	10.823.670
00	01	0001	614000		Tekući grantovi					
00	01	0001	614100		Grantovi drugim nivoima Vlade					
00	01	0001	614200		Grantovi pojedincima	3.607.890	3.607.890	3.607.890	3.607.890	10.823.670
00	01	0001	614300		Grantovi neprofitnim organizacijama					
00	01	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima					
00	01	0001	614800		Ostali grantovi – povrat i dr.					
					UKUPNO ZA KAPITALNE GRANTOVE					
00	01	0001	615000		Kapitalni grantovi					
00	01	0001	615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima Vlade					
00	01	0001	615200		Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama					
					IZDACI PO OBAVEZAMA					
00	01	0001	616000		Izdaci za obaveze po kreditima					
00	01	0001	616200		Izdaci za inostrane kamate					

00	01	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje					
00	01	0001	616400		Ostale naknade vezane za pozajmljivanje					

Napomena: Daje se saglasnost Nadzornog i Upravnog odbora da se svaka manje utrošena stavka može preusmjeriti na grantove pojedincima (stipendije i drugi vidovi pomoći).

Zbog opšteg rasta cijena i poremećaja na tržištu realizacija mnogih projekata je usporena. Fond će, kao i uvijek do sada, težiti da pomogne što većem broju djece boračke populacije. Uštede koje se ostvare na stavkama kao što su: izdaci za tekuće održavanje – konto 613700; putni troškovi – konto 613100; izdaci za školsku użinu, kao i na ostalim kontima bit će usmjerene na grantove pojedincima kroz stipendije i razne vidove pomoći.

Također, Fond je planirao da jedan dio sredstava dodjeli stipendistima II i III ciklusa studija, odnosno master studija i doktorskog studija u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Realizacije će biti adekvatno obrazložena u predviđenim izvještajima.

Sarajevo, mart 2025. godine

Šef računovodstva
Vedad Imamović



Direktor
dr.sci.Smajo Halilović

Address: Alipašina bb, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina
Tel/ . ++387 33 444-520;
Tel./fax. ++387 33 200 310,
E-mail address: ikre.sarajevo@gmail.com





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Veteran's Affairs

Broj: 06-04-12533/25
Sarajevo, 22.04.2025. godine

**Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje
i školovanje djece boraca, poginulih boraca
i poginulih civila žrtava rata "IKRE"**
ulica Alipašina bb
71000 Sarajevo

**PREDMET: Mišljenje na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo
za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih
civila žrtava rata "Ikre" za 2025. godinu, dostavlja se
Veza vaš akt broj: 02-2-53/25 od 16.04.2025. godine**

U vezi Vašeg akta broj i datum gornji, kojim tražite mišljenje na dostavljeni Program rada sa finansijskim planom za 2025. godinu, utvrđeno je da je finansijska konstrukcija u dostavljenom planu uskladen sa iznosima predviđenim na pozicijama ovog ministarstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu.

Dalje, Program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata "Ikre" za 2025. godinu je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/23-Prečišćeni tekst).

S poštovanjem,

Obradili: Derva Husejnović
Velid Imamović

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a





FOND KANTONA SARAJEVA ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA,
POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA - "IKRE"
WAR VICTIMS' CHILDREN SCHOLARSHIP FUND - "IKRE"

Broj: 01-1- 43 /25
Datum: 08.04.2025.godine

Na osnovu člana 11. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 27/06 i 13/08) Upravni odbor je na XIX sjednici održanoj 08.04.2025. godine donio

ODLUKU

I

Usvaja se Program rada sa finansijskim planom Fonda „IKRE“ za 2025. godinu.

II

Program rada iz tačke I ove Odluke dostaviti na saglasnost Skupštini Kantona Sarajevo.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIC UPRAVNOG ODBORA



Selma Adilović

Address: Alipašina bb, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina

Tel/fax. ++387 33 444-520;

Tel./fax. ++387 33 200 310,

E-mail address: ikre.sarajevo@gmail.com



"Službene novine Kantona Sarajevo"

Broj 1/96

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

**USTAV
KANTONA SARAJEVO**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili ka'njen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Svako općinsko vijeće općina koje formiraju Grad izabrat će 7 delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i grupi Ostalih će pojedinačno biti garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, bez obzira na izborne rezultate.

Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zagaranovan stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista političkih stranaka koje participiraju u općinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata".

AMANDMAN III

U članu 18. pod (j), riječ "općine" je zamijenjena riječima "općinu, Grad".

AMANDMAN IV

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg

Skupština bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz reda izabranih poslanika. Predsjedavajući i njegov zamjenik neće biti izabrani iz istog konstitutivnog naroda".

U članu 19. stav 1. se briše.

AMANDMAN V

U članu 23., iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Postojeće pravična i odgovarajuća zastupljenost svih naroda koji žive u Kantonu na svim nivoima Kantonalnih izvršnih vlasti".

AMANDMAN VI

Član 26. se mijenja i glasi:

"Potpredsjednik Kantona

Skupština će izabrati i potpredsjednika Kantona. Potpredsjednik Kantona se bira na period od dvije godine i ne može se na tu funkciju birati više od dva puta uzastopno.

Potpredsjednik Kantona obavlja poslove koje utvrdi predsjednik Kantona, kao i druge poslove kako je to utvrđeno posebnim kantonalnim propisima.

Predsjednik i potpredsjednik Kantona neće biti iz istog konstitutivnog naroda".

AMANDMAN VII

Na kraju člana 29. pod (f) dodaju se riječi: "i Gradu".

AMANDMAN VIII

Iza člana 29. dodaje se novi član 29a. koji glasi:

"Ministar i zamjenik ministra unutrašnjih poslova i ministar i zamjenik ministra stambene politike neće biti imenovani iz reda istog konstitutivnog naroda.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-50535-30/22

22. decembra 2022. godine
SarajevoPremijer
Edin Forto, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i broj 37/14 - Ispravka) i člana 56. stav (4) Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), Vlada Kantona Sarajevo, na 107. sjednici održanoj 22.12.2022. godine, donijela je

ODLUKU

**O VERIFIKACIJI ODLUKE O METODOLOGIJI
IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I
IZVJEŠTAJA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO I
KANTONALNIH ORGANA - PREČIŠĆENI TEKST**

I

(Verifikacija Odluke)

Vlada Kantona Sarajevo verifikuje Odluku o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa - Prečišćeni tekst.

II

(Objava Odluke)

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-50535-31/22

22. decembra 2022. godine
SarajevoPremijer
Edin Forto, s. r.

Na osnovu tačke V. Odluke o dopunama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 32/22) i člana 4. stav 1. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06 - Prečišćeni tekst). Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo utvrdio je Prečišćeni tekst Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa, kako slijedi

ODLUKA

**O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA
PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE
KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA
(Prečišćeni tekst)**

I

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom uređuje se metodologija izrade i donošenja godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija i kantonalnih uprava i upravnih organizacija u sastavu kantonalnog ministarstva (u daljem tekstu: kantonalni organi).

POGLAVLJE I - PROGRAM RADA

II

(Rok za donošenje godišnjeg programa rada)

- 1) Vlada donosi godišnji program rada Vlade u roku od 10 dana od dana donošenja programa rada Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština).
- 2) Rukovodilac kantonalnog organa donosi godišnji program rada kantonalnog organa u roku od 10 dana od dana donošenja programa rada Vlade.
- 3) Program iz podtačke 1) ove tačke mora biti usaglašen sa programom rada Skupštine, a programi iz podtačke 2) ove tačke moraju biti usaglašeni sa programom rada Vlade.

III

(Rok za pripremu i utvrđivanje nacrt programa rada)

- 1) Na osnovu nacrt programa rada kantonalnih organa. Vlada utvrđuje nacrt programa rada Vlade, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja ga predsjedavajućem, zamjenicima predsjedavajućeg, te sekretaru Skupštine.
- 2) Rukovodilac kantonalnog organa predlaže godišnji program rada kantonalnog organa u formi nacrt, u kojem predlaže pitanja koja treba uvrstiti u program rada Vlade i dostavlja ga sekretaru Vlade, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu.
- 3) Kantonalni organi, kao obrađivači propisa (kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije) dužni su uz prijedlog godišnjeg programa rada dostaviti usaglašenu prethodnu procjenu uticaja zakona koji su uvršteni u prijedlog godišnjeg programa rada. shodno Uredbi o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22).
- 4) Rukovodilac uprave i upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva priprema nacrt programa rada uprave i upravne organizacije, u kojem predlaže pitanja koja treba uvrstiti u program rada ministarstva u čijem je sastavu. Vlade, odnosno Skupštine, i dostavlja ga ministarstvu u čijem je sastavu najkasnije do 30. septembra tekuće godine za sljedeću godinu.
- 5) Rukovodilac kantonalnog organa predlaže godišnji program rada u formi nacrt.
- 6) U nacrt godišnjeg programa rada kantonalnog ministarstva uvrštavaju se i predložena pitanja odnosno teme iz nacrt programa rada rukovodioca uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstva i pitanja i teme utvrđene u tački XI ove odluke.

IV

(Utvrđivanje teksta prijedloga programa rada i rok za donošenje programa rada Vlade)

- 1) Rukovodilac kantonalnog organa vrši korekcije i usaglašava prijedlog programa rada kantonalnog organa sa prijedlogom programa rada Skupštine, te dostavlja konačan tekst prijedloga programa rada Vladi, u roku od pet dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Skupštine.
- 2) Na osnovu prijedloga programa rada kantonalnih organa iz podtačke 1) ove tačke. Vlada donosi program rada Vlade, u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Skupštine.

V

(Sastavni dijelovi programa rada Vlade)

Program rada Vlade sastoji se od:

I - Uvodnog dijela, koji sadrži uvodne napomene vezane za program rada, opredjeljenja i zadatke koji proizlaze iz nadležnosti Vlade utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima i aktima.

II - Programskog dijela, koji sadrži ciljeve, programe i aktivnosti sa definisanim okvirnim rokovima i očekivanim rezultatima.

III - Normativnog dijela, koji sadrži nacрте i prijedloge zakona i drugih propisa koje donosi:

- A. Skupština i
- B. Vlada (iskazane po navedenom redoslijedu).

Normativni dio sadrži:

- a) Naziv propisa,
- b) Pravni osnov za donošenje propisa.
- c) Nosilac izrade.
- d) Rok za izradu (posebno za nacrt i posebno za prijedlog propisa iz nadležnosti Skupštine).
- e) Organ koji razmatra propis.
- f) Kratak sadržaj propisa.
- g) Kratko obrazloženje donošenja propisa.
- h) navođenje da li za propis postoji obaveza provođenja sveobuhvatne procjene uticaja propisa.

IV - Tematskog dijela, koji sadrži poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima, a koje se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza i informacija i dr.

Tematski dio sadrži:

- a) Naziv materijala (prikazati po vremenskoj hronologiji).
- b) Nosilac izrade.
- c) Rok za izradu.
- d) Organ koji razmatra materijal.
- e) Pravni osnov razmatranja i usvajanja materijala.
- f) Razlog za donošenje materijala.
- g) Kratak sadržaj materijala.

VI

(Sastavni dijelovi programa rada kantonalnog organa)

Program rada kantonalnog organa sadrži, pored dijelova iz tačke V ove odluke i dio V - Finansijski dio, dio VI - Kontinuirani poslovi i dio VII - Plan kadrova, koje utvrđuje rukovodilac kantonalnog organa.

V - Finansijski dio

U okviru finansijskog dijela godišnjeg programa rada kantonalnih organa daje se pregled Budžeta kantonalnih organa za godinu za koju se izrađuje program rada. Pregled se daje u tabeli sa budžetskim pozicijama i rasporedom sredstava u okviru pozicije.

VI - Kontinuirani poslovi

Godišnji program rada kantonalnih organa sadrži i dio koji se odnosi na kontinuirane poslove koje utvrđuju rukovodioci organa, odnosno ovlašteni organi, a odnose se na:

- izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantonalnih organa (prvostepeno upravno rješavanje i obavljanje stručnih poslova).
- upravni nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantonalnih organa (nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata - drugostepeno upravno rješavanje, nadzor nad

zakonitošću upravnih akata koja donose pravna lica s javnim ovlaštenjima i inspekcijom nadzor, ukoliko je isti u nadležnosti organa).

- drugi kontinuirani poslovi koje je bitno istaći u programu rada.

VII - Plan kadrova

Plan kadrova obuhvata utvrđivanje potrebnih kadrova neophodnih za realizaciju ciljeva i rad kantonalnog organa, po broju, kvalifikacionoj strukturi i pozicijama na koje se postavljaju.

Plan kadrova sadrži:

- a) Sistematizovani broj radnih mjesta.
- b) Popunjeni broj radnih mjesta.
- c) Radna mjesta koja se planiraju popuniti (naziv radnog mjesta, planirani broj izvršilaca i potrebna kvalifikacija - stručna sprema za planirano radno mjesto i kratko obrazloženje potrebe za popunu).

POGLAVLJE II - IZVJEŠTAJ O RADU

VII

(Podnošenje izvještaja o radu kantonalnog organa)

Rukovodilac kantonalnog organa podnosi godišnji izvještaj o radu zaključno sa 31. decembrom tekuće godine i dostavlja ga sekretaru Vlade, najkasnije do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu.

VIII

(Sastavni dijelovi izvještaja o radu Vlade)

Izvještaj o radu Vlade se sastoji od:

I - Uvodnog dijela

Ovaj dio sadrži izvještaj o izvršenju ciljeva i zadataka koji proizilaze iz nadležnosti Skupštine i Vlade i kantonalnih organa, utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, kratak osvrt realiziranih strateških ciljeva Vlade, odnosno daje sažet pregled aktivnosti Vlade u smislu broja održanih sjednica, broja razmatranih i usvojenih tačaka dnevnog reda, planiranih i realiziranih mjera i dr.

U ovom dijelu potrebno je dati osvrt na najznačajnije realizirane aktivnosti planirane programom rada iz prethodne godine sa kratkim uvodnim napomenama i objašnjenjima stepena izvršenja i poštivanja rokova aktivnosti definisanih u akcionom planu godišnjeg programa rada Vlade.

II - Saziva Vlade u izvještajnom periodu

U ovom dijelu u izvještajnom periodu daje se osvrt na saziv Vlade, navode eventualne izmjene u sazivu Vlade u odnosu na prethodni izvještajni period i daje pregled saziva Vlade navodeći funkciju, ime i prezime i period obnašanja funkcije.

III - Programskog dijela

U okviru Programskog dijela godišnjeg izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo daje se sažet pregled programskih dijelova izvještaja o radu kantonalnog organa prema resornim oblastima.

IV - Normativnog dijela

Ovaj dio sadrži programirane propise - nacрте i prijedloge zakona i drugih propisa koje je donijela:

- A. Skupština i
- B. Vlada (iskazane po oblastima i po navedenom redoslijedu), i neprogramirane propise (nacрте i prijedloge zakona i drugih propisa) koje je donijela:
- A. Skupština i
- B. Vlada (iskazane po oblastima i po navedenom redoslijedu):

V - Tematskog dijela

Sadrži programirane poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima a koji se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza i informacija i dr. onako kako je utvrđeno programom rada Skupštine i Vlade (programirani poslovi), kao i poslove i zadatke koji su izvršeni, a nisu bili predviđeni navedenim programom rada. i to iz nadležnosti Skupštine i Vlade (neprogramirani poslovi).

VI - Kapitalnih projekata

Poseban dio godišnjeg izvještaja o radu Vlade čini opisan prikaz kapitalnih projekata u godini za koju se izrađuje izvještaj o radu sa naznakom faze realizacije i iznosa sredstava.

VII - Ocjene stanja i postignutih rezultata

Sadrži opisni i analitički prikaz učinkovitosti u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa Skupštine i Vlade, kao i provođenje smjernica i načelnih stavova ovih organa i prijedlog mjera koje je neophodno preduzeti.

VIII - Programska orijentacija

Sadrži programsku orijentaciju za naredni period i dugoročnu projekciju razvoja u oblasti. sa naznakom projekata kojima će Vlada posvetiti posebnu pažnju.

IX

(Sastavni dijelovi izvještaja o radu kantonalnog organa)

Izvještaj o radu kantonalnog organa sadrži sljedeće dijelove:

I - Uvodni dio

Uvodni dio sadrži kratak pregled realiziranih aktivnosti planiranih programom rada iz prethodne godine sa kratkim uvodnim napomenama i objašnjenjima stepena izvršenja i poštivanja rokova.

II - Programski dio

Programski dio godišnjeg izvještaja o radu kantonalnih organa sadrži osvrt na realizaciju ciljeva, programa i aktivnosti planiranih godišnjim programom rada. Ukoliko određeni cilj, program ili aktivnost nije izvršen potrebno je navesti razloge neizvršenja.

III - Normativni dio

U normativnom dijelu navode se programirani propisi koje su izradili kantonalni organi, a donijela Vlada i Skupština Kantona Sarajevo, iskazano po oblastima i sa pojašnjenjima razloga donošenja. U ovom dijelu navode se propisi za koje je izvršena prethodna, odnosno sveobuhvatna procjena uticaja propisa. Također, u ovom dijelu navode se programirani propisi koje su izradili kantonalni organi, a nije donijela Vlada i Skupština Kantona Sarajevo, uz navođenje razloga nedonošenja ili faze u kojoj se programirani poslovi nalaze (radni materijal, nacrt, prijedlog). U ovom dijelu navode se i neprogramirani poslovi i zadaci koji su izvršeni.

IV - Tematski dio

Tematski dio izvještaja o radu kantonalnih organa sadrži opis realiziranih poslova i zadataka na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovano po oblastima. a koji su izrađeni u obliku izvještaja, analiza, informacija i drugih dokumenata.

V - Finansijski dio

U okviru finansijskog dijela potrebno je dati osvrt na Budžet i izvršenje Budžeta kantonalnih organa za prethodnu godinu i predstaviti tabelarno sa budžetskim pozicijama i rasporedom sredstava u okviru budžetske pozicije. Ovaj dio sadrži i iznos neto plaće i drugih primanja po kategorijama poslova.

VI - Kapitalni projekti

Poseban dio godišnjeg izvještaja o radu kantonalnih organa čini osvrt na kapitalne projekte u godini za koju se izrađuje izvještaj o radu. U ovom dijelu je potrebno tabelarno prikazati sve kapitalne projekte kantonalnih organa, a zatim dati opis prikazanih kapitalnih projekata, sa naznakom faze realizacije i iznosa utrošenih sredstava.

VII - Ocjena stanja i postignutih rezultata

Ocjena stanja i postignutih rezultata sadrži opisni i analitički prikaz uporednih pokazatelja sa pregledom planirano-izvršeno u pogledu efikasnijeg provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa, analitički osvrt na provođenje smjernica i načelnih stavova Vlade i Skupštine, te prijedlog mjera koje je neophodno preduzeti u narednom periodu kako bi se unaprijedio stepen izvršenja planiranih aktivnosti.

VIII - Programska orijentacija

Programska orijentacija sadrži:

- Programsku orijentaciju za naredni period.
- Dugoročnu projekciju razvoja sa naznakom projekata kojima će kantonalni organi posvetiti posebnu pažnju.

IX - Izvršenje kontinuiranih poslova

U dijelu osvrta na izvršavanje planiranih kontinuiranih poslova potrebno je navesti sljedeće:

- prvostepeno upravno rješavanje, u kojem je potrebno navesti u kojim oblastima i po kojim propisima su izvršeni ovi poslovi.
- nadzor nad provođenjem zakona iz nadležnosti kantonalnih organa, u kojem treba navesti u kojoj oblasti su organi vršili nadzor i po kojim propisima.
- nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima - drugostepeno upravno rješavanje, u kojem treba navesti u kojim oblastima i po kojim propisima su izvršeni ovi poslovi.
- nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja, u kome treba navesti u kojim pravnim licima se vršio ovaj nadzor.
- inspeksijski nadzor, ukoliko je isti u nadležnosti tog organa, u kojem treba navesti u kojoj oblasti i po kojim zakonima se vršio inspeksijski nadzor, a koji treba vršiti kontinuirano.

X - pregled unutrašnje organizacije, kadrovske i materijalne osposobljenosti kantonalnog organa

U ovom dijelu daje se šematski prikaz unutrašnje organizacije kantonalnih organa sa osvrtom na kadrovsku i materijalnu osposobljenost. Naznačavaju se obuke i stručna osposobljavanja kojima su prisustvovali zaposlenici kantonalnih organa, kao i provedeno kadrovsko i materijalno osposobljavanje u toku izvještajnog perioda.

Na kraju se daje kratki osvrt na potrebe za kadrovskim i materijalnim osposobljavanjem kantonalnih organa i stručnim usavršavanjem državnih službenika i namještenika u organu.

XI - način ostvarivanja saradnje sa federalnim organima, drugim kantonima, općinama. Gradom Sarajevom, ombudsmenima, nevladinim sektorom i dr.

Samostalne upravne organizacije izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju, podnose na način i po metodologiji utvrđenoj ovom odlukom, i u slučaju:

- prestanka obavljanja dužnosti rukovodioca, odnosno organa upravljanja ili organa nadzora, za protekli period i

- za drugi period, na zahtjev ministarstva. Vlade ili Skupštine.

POGLAVLJE III - SHODNA PRIMJENA ODLUKE**X**

(Shodna primjena Odluke)

Ova odluka shodno se primjenjuje na izradu i podnošenje programa rada i izvještaja o radu poslovanju stručne službe koju osniva Vlada.

**POGLAVLJE IV - METODOLOGIJA IZRADE
PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU I
FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNIH
JAVNIH USTANOVA, FONDOVA I AGENCIJA ČIJI JE
OSNIVAČ KANTON SARAJEVO****XI**

(Način i rok za dostavljanje nacrt programa rada i finansijskog plana kantonalnih javnih ustanova, fondova i agencija čiji je osnivač Kanton Sarajevo)

- 1) Kantonalne javne ustanove, fondovi i agencije čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: druge kantonalne organizacije), nacrt programa rada, u kojem predlažu i pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, dostavljaju resornom ministarstvu, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za slijedeću godinu.
- 2) Agencije čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: agencije) nacrt programa rada, u kojem predlažu i pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, dostavljaju Vladi, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za slijedeću godinu.
- 3) Ukoliko su druge kantonalne organizacije predložile pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, resorni ministar predlaže, uz nacrt programa rada ministarstva, uvrštavanje tih pitanja i tema u program rada Vlade, odnosno Skupštine.
- 4) Ukoliko su agencije predložile pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine Vlada odlučuje o uvrštavanju tih pitanja i tema u program rada Vlade, odnosno Skupštine.
- 5) Nacrt finansijskog plana iz podtač. 1) i 2) ove tačke dostavlja se u roku određenom za izradu nacrt budžeta Kantona Sarajevo na narednu godinu.

XII

(Sadržaj programa rada i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju drugih kantonalnih organizacija i agencija)

Program rada drugih kantonalnih organizacija i agencija sastoji se od:

I - Uvodni dio

Uvodni dio sadrži opredjeljenja i zadatke koji proizilaze iz registrovane djelatnosti javne ustanove."

II - Normativni dio

Normativni dio sadrži nacрте i prijedloge Pravila i drugih općih akata koja pripremaju i donose direktor, upravni odbor i nadzorni odbor javne ustanove u okviru svojih nadležnosti utvrđenih važećim zakonodavstvom, a naročito:

- a) Naziv propisa koji se donosi.
- b) Predlagača.
- c) Organ koji donosi.
- d) Rok za izradu općeg akta (posebno za nacrt i posebno za prijedlog).
- e) Organ koji razmatra opći akt (Upravni odbor, resorno ministarstvo ili Vlada Kantona Sarajevo).

- f) Kratak sadržaj općeg akta.

III - Tematski dio

Tematski dio sadrži poslove i zadatke na provođenju programa rada i utvrđene politike, sistematizovane po djelatnostima, a koje se izrađuju u obliku projekata, programa, manifestacija i dr.

Tematski dio, ukoliko je to primjenjivo u odnosu na djelatnost drugih kantonalnih organizacija, sadrži:

- a) Naziv programa (projekte, premijere, reprize prikazati sa preciznim rokovima).
- b) Nosilac pripreme.
- c) Rok za pripremu.
- d) Organ koji razmatra.
- e) Finansijska sredstva potrebna za svaki pojedini projekat (premijeru ili reprizu).
- f) Kratak sadržaj.

IV - Kontinuirani poslovi

Kontinuirani poslovi obuhvataju izvještaje, programe, analize, informacije i sl.

Kontinuirani poslovi sadrže:

- a) Naziv materijala (premijere, reprize prikazati sa preciznim rokovima).
- b) Nosilac pripreme.
- c) Rok za pripremu,
- d) Organ koji razmatra.
- e) Kratak sadržaj.

V - Plan kadrova

Plan kadrova obuhvata utvrđivanje potrebnih kadrova neophodnih za realizaciju ciljeva i rad drugih kantonalnih organizacija i agencija, po broju, kvalifikacionoj strukturi i pozicijama na koje se postavljaju.

Plan kadrova sadrži:

- a) Sistematizovani broj radnih mjesta.
- b) Popunjeni broj radnih mjesta.
- c) Radna mjesta koja se planiraju popuniti (naziv radnog mjesta, planirani broj izvršilaca i potrebna kvalifikacija - stručna sprema za planirano radno mjesto i kratko obrazloženje potrebe za popunu).

XIII

(Obavezni prilozi izvještaja o radu i finansijskom poslovanju drugih kantonalnih organizacija i agencija)

- 1) Izvještaj o radu drugih kantonalnih organizacija sadrži obavezne priloge:
 - a) izvještaj o radu direktora/uprave.
 - b) izvještaj upravnog odbora/školskog odbora.
 - c) izvještaj nadzornog odbora.
 - d) izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjem ovlaštenog revizora.
 - e) izvještaj o radu umjetničkih savjeta ili drugih stručnih organa predviđenih osnivačkim aktom, u skladu sa posebnim zakonom.
 - f) mišljenje resornog ministarstva.
- 2) Izvještaj o finansijskom poslovanju sadrži:
 - a) prihode i primitke, rashode i izdatke koji su odobreni budžetom Kantona.
 - b) ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke po analitičkim kontima u toku godine.
 - c) početno i završno stanje Jedinstvenog računa Trezora (JRT).
 - d) početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva.

- e) objašnjenje odstupanja.
 - f) obrasci godišnjeg obračuna (račun prihoda i rashoda, bilans stanja, iskaz o gotovinskim tokovima, iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju, podaci o zaposlenim).
 - g) iznos neto plaće i drugih primanja po kategorijama poslova.
 - h) izvještaj o javnim nabavkama sa podacima o planu javnih nabavki, pokretanje i tok postupka javnih nabavki i ugovaranje i realizacija javnih nabavki.
- 3) Izvještaj o radu agencija ne sadrži izvještaj o radu umjetničkih savjeta ili drugih stručnih organa predviđenih osnivačkim aktom, u skladu sa posebnim zakonom.
- 4) Resorno ministarstvo, u saradnji sa javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja, priprema izvještaj o radu za prethodnu školsku godinu sa programom rada za narednu školsku godinu za predškolsko i osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje i visoko obrazovanje.

XIV

(Prestanak važenja ranije Odluke)

Donošenjem Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/21) prestaje da važi Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/12. 11/17 i 8/18).

XV

Odluka o dopunama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 32/22) ne primjenjuje se na programe rada i izvještaje o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa za 2022. godinu, a primjenjuje se počev od planiranja, izrade i donošenja godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu Vlade i kantonalnih organa za 2023. godinu.

XVI

(Sadržaj Prečišćenog teksta)

Prečišćeni tekst Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa obuhvata: Odluku o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/21). Odluku o izmjenama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 52/21) i Odluku o dopunama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 32/22) u kojima je naznačen dan njihovog stupanja na snagu.

XVII

(Objavljivanje Prečišćenog teksta)

Utvrđeni Prečišćeni tekst Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", nakon što Vlada Kantona Sarajevo izvrši njegovu verifikaciju.

Broj 09-02-49643-1/22
22. decembra 2022. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju Vlade Kantona
Sarajevo
Adis Bisić, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. stav (2) Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), Vlada Kantona Sarajevo, na 107. sjednici održanoj 22.12.2022. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU IMOVINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" D.O.O. SARAJEVO U REPUBLICI HRVATSKOJ, DUBROVNIK, NASELJE KOMOLAC

I

Odobrava se prodaja imovine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "PARK" d.o.o. Sarajevo u Republici Hrvatskoj, Dubrovnik, naselje Komolac, i to nekretnine:

- k.č. zgr. 114, poslovni objekat površine 141 m², k.č. zgr. 115, poslovni objekat, površine 28 m² i k.č. 218, oranica, bez iskazane površine, ukupno iskazano u zemljišnoj knjizi 169 m², sve upisano u z.k. uložak 43, KO Komolac, vlasnički dio 1/1 Općenarodna imovina sa upisanim organom upravljanja Komunalno preduzeće "PARK" Sarajevo, sa zabilježbom zabrane raspolaganja i opterećenja nekretnina u ovom ZK uložku po osnovu Uredbe RH kl. 940-01/91-01/05 od 17.07.1991. godine (NN 36/91), bez tereta.

Navedene čestice u katastru odgovaraju k.č. 114, poslovna zgrada (objekt) površine 141 m², k.č. 115, pomoćni objekat, površine 28 m² i k.č. 218, dvorište, površine 730 m², ukupne površine 899 m², udio 1/1 Kantonalno javno komunalno preduzeće "PARK" d.o.o., Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo (vlasnik), upisano u PL br. 400 KO Komolac.

II

Prodaja nekretnina iz tačke I ove odluke izvršiti će metodom aukcije u maloj privatizaciji po početnoj cijeni od 282.336,33 EUR što u protuvrijednosti iznosi 552.201,86 KM, utvrđenoj po nalazu sudskog vještaka i procjenitelja od 15.03.2022. godine, a postupak prodaje provest će Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju u skladu sa ovom Odlukom i Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/5 - Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

III

Nekretnine iz tačke I ove odluke se prodaju u pravno i fizički zatečenom stanju "viđeno - kupljeno". Prodavac KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju koja provodi postupak prodaje nekretnina ne odgovaraju za bilo kakve pravne nedostatke, niti druge eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti poslije prodaje.

IV

Budući Kupac preuzima sve obaveze i odgovornosti uknjižbe prava vlasništva na nekretninama iz tačke I ove odluke, a Prodavac i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju neće se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne probleme koji se mogli pojaviti prilikom uknjižbe.

Član 3.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo posredovat će prilikom izrade i potpisivanja ugovora iz člana 2. ove odluke i pratiti će njegovu realizaciju.

Član 4.

Rok za izvršenje poslova navedenih u čl. 2. i 3. ove odluke je 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-12490/04
15. aprila 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melha Alić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija

Na osnovu člana 2. Odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/04) i člana 172. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/03) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici od 13. aprila 2004. godine utvrdila je prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE".

Prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" obuhvata: Odluku o preuzimanju izmjenjena i dopuna Odluke o osnivanju Fonda grada Sarajeva za stipendiranje i školovanje djece poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 32/01 i 35/01 - ispravka) Odluku o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/04) u kojim je naznačen dan stupanja na snagu ovih odluka.

Broj 01-05-11732/04
13. aprila 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Zakonodavno-pravne komisije
Ešad Hrvatić, s. r.

ODLUKA

O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA FONDA
KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I
ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH
BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA
"IKRE"

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Radi obezbjeđenja sredstava i drugih uslova za stipendiranje i školovanje djece poginulih boraca i civila žrtava rata na području Kantona Sarajeva, osniva se Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" (u daljem tekstu: Fond).

Član 2.

Fond će posloovati pod nazivom: Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE".

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Fonda je u Sarajevu, ulica Štrosmajerova broj 3. Fond ima poseban račun devizni i dinarski.

II - POSLOVI I ZADACI FONDA

Član 3.

Fond obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- obezbjeđuje stipendije od 1-12 godina školovanja,
- obezbjeđuje stipendije redovnim studentima,
- obezbjeđuje sredstva za nabavku udžbenika,
- obezbjeđuje sredstva za jednokratnu pomoć,
- obezbjeđuje sredstva za posebno, dodatno školovanje (usavršavanje) djece - talentata,
- obezbjeđuje ostale vrste pomoći.

III - UPRAVLJANJE FONDOM

Član 4.

Organ upravljanja u Fondu je Upravni odbor od tri člana. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Član 5.

Upravni odbor Fonda nuročito vrši sljedeće poslove i zadatke:

1. Donosi Statut Fonda na koji daje suglasnost osnivača.
2. Donosi Pravilnik o kriterijima i načinu dodelje sredstava o školovanju djece boraca i djece poginulih boraca na koji suglasnost daje osnivač.
3. Donosi srednjoročne, odnosno godišnje planove i programe Fonda, na koji suglasnost daje osnivač.
4. Prati realizaciju planova i programa Fonda i vrši kontrolu namjenskog i racionalnog korištenja sredstava Fonda.
5. Utvrđuje kriterije i mjerila za usmjerenje i raspoređivanje sredstava Fonda.
6. Usvaja završni račun Fonda.
7. Usvaja godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fonda na koji suglasnost daje osnivač.
8. Obavlja i druge poslove za koje je ovlašten propisima, Statutom i drugim aktima Fonda.

Član 6.

Direktor predstavlja i zastupa Fond, izvršava odluke Upravnog odbora Fonda i stara se o izvršavanju stručnih i administrativnih poslova.

Član 7.

Organ rukovođenja u Fondu je direktor. Direktora imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa uz suglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Izuzetno u uslovima neposredne ratne opasnosti ili rata direktora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 8.

Organ kontrole poslovanja u Fondu je Nadzorni organ od tri člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 9.

Statutom Fonda uredit će se nuročito sljedeća pitanja: način odlučivanja Upravnog odbora Fonda, izbor predsjednika Upravnog odbora, odgovornosti članova Upravnog odbora Fonda, organi, postupak i uslovi za imenovanje i razrješavanje direktora Fonda, ostvarivanje prava i dužnosti iz radnog odnosa direktora Fonda i druga pitanja.

IV - SREDSTVA FONDA

Član 10.

- Sredstva za finansiranje poslova Fonda obezbjeđuju se iz:
- donacija Budžeta Kantona Sarajevo;
 - donatorskih priloga pravnih i fizičkih lica iz zemlje i inostranstva,
 - ostalih sredstava.

Član 11.

Sredstva Fonda koriste se za finansiranje poslova iz Člana 3. ove Odluke, kao i za druge poslove i zadatke utvrđene Statutom Fonda, a u skladu sa finansijskim planom.

Član 12.

"Za svoje obaveze Fond odgovara svojom imovinom - potpunom odgovornost".

Osnivač Fonda je supsidijarno odgovoran za obaveze Fonda. Pitanja prava i obaveza između osnivača i Fonda koja nisu regulisana ovom odlukom utvrdit će se ugovorom.

V - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI FONDA

Član 13.

Statutom Fonda bliže će se uređiti pitanja obavljanja stručnih i administrativnih poslova Fonda, prava, dužnosti i odgovornosti koje iz ovog preističu za Fond.

VI - OSTALE ODREDBE

Član 14.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda vrši Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 6. Odluke o davanju u zakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10, na lokaciji "Otes" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 60. sjednici, održanoj 8. aprila 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSLOBADANJU PLAĆANJA TROŠKOVA ILI DIJELA TROŠKOVA ZAKUPNINE STANA I TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA I UREĐAJA U OBJEKTIMA O-9 I O-10 NA LOKACIJI "OTES"

Član 1.

U Odluci o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorijskih i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/04), u članu 4. stav 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

"višečlana domaćinstva čiji su prihodi po članu domaćinstva manji od 164,00 KM, a samci sa prihodom manjim od 270,00 KM".

Stav 2. mijenja se i glasi: "Pravo na oslobađanja troškova zakupnine stana u 50% iznosu ostvaruju višečlana domaćinstva i sumci čiji su prihodi po članu domaćinstva manji od 360,00 KM".

Član 2.

Član 9., briše se.

Dopadajući čl. 10. do 13., postaju čl. 9. do 12.

Član 3.

U članu 12. broj: "03", zamjenjuje se brojem: "05".

Član 4.

Iza člana 12. dodaje se novi član 13. koji glasi: "Dio visine zakupnine koji snosi korisnik uplaćuje se na depozitni račun Kantona Sarajevo broj 1291071000088531.

Dopadajući član 13. postaje član 14.

Član 5.

Ovlašćuje se Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo da izvrši prečišćeni tekst ove Odluke.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-11647-5/04

8. aprila 2004. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), člana 29. stav 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 123. i 144. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/98, 9/00 i 18/02), Vlada Kantona Sarajevo, na 60. sjednici, održanoj 7. aprila 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, VOGOŠĆA"

I

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove "Mješovita srednja škola, Vogošća", da se RIFET JAŠAREVIĆ, profesor historije imenuje za direktora škole.

II

Ova odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-11647-16.5/04

8. aprila 2004. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), člana 29. stav 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 123. i 144. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/98, 9/00 i 18/02), Vlada Kantona Sarajevo, na 60. sjednici, održanoj 7. aprila 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, ILIJAŠ"

I

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove "Mješovita srednja škola, Ilijaš", da se OMER HASBČIĆ, profesor biologije imenuje za direktora škole.

Na osnovu člana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 9. Odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Prečišćeni tekst i 10/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU
ČIJI JE SASTAVNI DIO FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
KANTONALNOG STAMBENOG FONDA ZA 2005.
GODINU

Član 1.

Daje se saglasnost na Izvještaj o radu čiji je sastavni dio finansijski izvještaj Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2005. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25669/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Prečišćen tekst i 10/05), u članu 3. stav 3. riječi: "Dolina broj 8" zamjenjuju se riječima: "Hiseta broj 13A."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25668/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 5. tačka 1. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04 - Prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA
KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I
ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH
BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA
"IKRE"

I.

Daje se saglasnost na Statut Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE".

II.

Ovu Odluku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25670/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 5. tačka 1. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04 - Prečišćeni tekst), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 29. maja 2006. godine, donio je

STATUT

FONDA KANTONA SARAJEVA ZA STIPENDIRANJE I
ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH
BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA
"IKRE"

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" (u daljnjem tekstu: Fond) regulisano je pitanje poslova i zadatka Fonda, upravljanje Fondom, upravljanje i korištenje sredstava Fonda, predstavljanje Fonda, organ kontrole poslovanja, obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova, kao i druga pitanja vezana za funkcionisanje i rad Fonda.

Član 2.

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Fond ima svoj transakcioni i donatorski račun (devizni i u KM).

Fond ima svoj pečat i znak.

Član 3.

Sjedište Fonda je u Sarajevu.

II. POSLOVI I ZADACI FONDA

Član 4.

Fond obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- obezbjeđuje stipendije od 1-12 godine školovanja
- obezbjeđuje stipendije redovnim studentima
- obezbjeđuje sredstva za nabavku udžbenika
- obezbjeđuje sredstva za jednokratnu pomoć
- obezbjeđuje sredstva za posebno - dodatno školovanje (usavršavanje djece talenata)
- obezbjeđuje ostale vrste pomoći.

III. UPRAVLJANJE FONDOM

Član 5.

Fondom upravlja Upravni odbor Fonda koji ima tri člana.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Član 6.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su za svoj rad Vladi Kantona Sarajevo.

Član 7.

Upravni odbor može donositi punovažne odluke, ako sjednici prisustvuje naipolovična većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora, a u slučaju da su prisutna dva člana odluka se donosi jednoglasno.

Član 8.

Predsjednik Upravnog odbora rukovodi radom Upravnog odbora i predstavlja Upravni odbor.

Upravni odbor iz reda članova bira zamjenika predsjednika Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora ili spriječenosti za rad predsjednika Upravnog odbora, radom Upravnog odbora rukovodi zamjenik predsjednika.

Član 9.

Upravni odbor radi u sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora može ovlastiti, u slučaju spriječenosti ili nemogućnosti obavljanja funkcije, potpredsjednika Upravnog odbora da saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.

Član 11.

Upravni odbor je nadležan da:

- donosi Statut Fonda na koji daje saglasnost Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Osnivač);
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
- donosi Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava za školovanje djece boraca i djece poginulih boraca, na koje saglasnost daje Osnivač;
- donosi srednjoročne, odnosno godišnje planove i programe Fonda, na koje saglasnost daje Osnivač;
- prati realizaciju planova i programa Fonda i vrši kontrolu namjenskog i racionalnog korištenja sredstava Fonda;
- utvrđuje kriterije i mjerila za usmjeravanje i raspoređivanje sredstava Fonda;
- usvaja završni račun Fonda;
- usvaja godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fonda na koji saglasnost daje Osnivač;
- obavlja i druge poslove za koje je ovlašten propisima, Statutom i drugim aktima Fonda;
- bira i razrješava direktora u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

IV. DIREKTOR FONDA

Član 12.

Fond ima direktora koji predstavlja i zastupa Fond.

Direktor obavlja slijedeće poslove i zadatke:

- izvršava odluke Upravnog odbora Fonda,
- priprema, predlaže i provodi projekte Fonda,
- rukovodi radom Fonda,
- predlaže Upravnom odboru donošenje općih i pojedinačnih primanja uposlenika Fonda,
- odgovara i stara se o pravilnom i zakonskom materijalno-finansijskom poslovanju Fonda, rukovodi stručnim i administrativnim poslovima Fonda;

- vrši i obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Fonda, ovim Statutom.

Član 13.

Za izbor direktora Fonda Upravni odbor raspisuje konkurs u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Upravni odbor svojim aktima definiše procedure, način rada i ovlasti konkursne komisije, koje ne mogu biti manje od ovlasti i procedura definisanih pozitivnim zakonskim propisima koje definišu oblast rada konkursnih komisija za prijem u radni odnos.

Član 14.

Kandidat za direktora Fonda, pored zakonom predviđenih uslova, mora ispunjavati posebne slijedeće uslove:

- visoka stručna sprema;
- iskustvo od tri godine na rukovodnim poslovima i zadacima;
- poznavanje rada na računaru i korištenje operativnih sistema (Windows i sl.);
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika.

Član 15.

Direktora Fonda imenuje i razrješava Upravni odbor Fonda uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor Fonda imenuje se na period od četiri (4) godine.

Član 16.

U iznimnim situacijama, kada nije moguće provesti proceduru iz člana 13. ovog Statuta ili se sa procedurom kasni, Upravni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora Fonda, ali ne na duži period od šest mjeseci.

Član 17.

Direktor obavještava Upravni odbor o svim pitanjima koja se tiču rada Fonda, podnosi periodične i godišnje izvještaje o radu Fonda Upravnom odboru, predlaže mjere, postupke i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva Fonda i unapređenje rada Fonda.

Član 18.

Direktor prisustvuje sjednicama Upravnog odbora Fonda, izvršava odluke Upravnog odbora Fonda koje su u skladu sa propisima, ciljevima osnivanja ili rada Fonda.

Član 19.

Direktor Fonda za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Član 20.

Direktor Fonda ostvaruje prava i obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa u Fondu.

Član 21.

Za visinu plaće direktora Fonda, kao i druga prava i obaveze koji pripadaju iz radnog odnosa, primjenjivao se propis koji reguliše ovu oblast u Kantonu Sarajevo.

Ukoliko propisom iz prethodnog stava ili drugim podzakonskim aktom Vlada ili Skupština Kantona Sarajevo nije definisala plaću direktora Fonda, Upravni odbor određuje visinu mjesečne naknade-plaće.

V. ORGAN KONTROLE

Član 22.

Organ kontrole poslovanja Fonda je Nadzorni odbor koji ima tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 23.

Nadzorni odbor Fonda nadležan je da:

- analizira izvještaje o poslovanju Fonda,
- pregleda polugodišnji i godišnji izvještaj,

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
- izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

VI. SREDSTVA RADA

Član 24.

Sredstva za finansiranje poslova Fonda obezbjeđuju se:

- dotacija iz budžeta Kantona Sarajevo,
- donatorskih priloga pravnih i fizičkih lica iz zemlje i inostranstva,
- ostalih sredstava.

Član 25.

Sredstva Fonda će se koristiti za finansiranje poslova iz člana 4. ovog Statuta, kao i za druge poslove i zadatke utvrđene Statutom Fonda, a u skladu s finansijskim planom.

Član 26.

Za svoje obaveze Fond odgovara svom svojom imovinom po puna odgovornost.

Osnivač Fonda je supsidijarno obavezan za obaveze Fonda.

VII. STRUČNI I ADMINISTRATIVNO-Tehnički POSLOVI

Član 27.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova Fonda, Upravni odbor na prijedlog direktora, utvrđuje potreban broj izvršilaca ovih poslova, a u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 28.

Uposlenici Fonda ostvaruju svoja prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa u Fondu.

VIII. OSTALE ODREDBE

Član 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom davanja saglasnosti Osnivača.

Član 30.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Fonda Kantona Sarajeva za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata IKRR ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 6/02).

Broj 182/06
29. maja 2006. godine
Sarajevo

Predsjednik
Upravnog odbora
Nehru Ganić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka b.) i 18. stav 1. tačka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 21. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 16. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 17/99, 14/00, 15/01, 13/02, 12/03, 15/03, 13/04, 31/04 i 22/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROMJENU NAZIVA
JAVNE USTANOVE POLJOPRIVREDNI FAKULTET
SARAJEVO

I.

Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Poljoprivredni fakultet Sarajevo, Ulica Zmaj od Bosne broj 8, za

promjenu naziva, u naziv: Javna ustanova Poljoprivredno - prehrambeni fakultet Sarajevo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25811/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b.) i 18. stav 1. tačka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), člana 11. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 12/03), člana 73. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI
STATUTA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA
UNIVERZITETA U SARAJEVO

I.

Daje se saglasnost na Odluku o dopuni Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.

II.

Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25658/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 13. tačka c.) i 18. tačka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 1/96, 2/96, 3/06, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 49. stav 6. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 33/03), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DONOŠENJU KANTONALNOG PLANA ZAŠTITE
OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO

I.

Skupština Kantona Sarajevo donosi Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2005. - 2010. godine.

II.

Sastavni dio Odluke je Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2005. - 2010.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-2567/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d. Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14 Predsjedavajuća
03. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Maltić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine Po ovlaštenju
Sarajevo Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON
O VLADI KANTONA SARAJEVO
(Novi prečišćeni tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

VII - AKTA VLADE KANTONA

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organa uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvačić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev